دیپخان شهادات سلمی ساختیم
تا بمردم کوی باشید پیابر صبرلغوعلیطلم شاکر باشد

(٤) صفحه

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

برادر حکمتیار صدراعظم کشورباوزیر مخابرات وهیئت معیتي آن دیداروملاقات نمودند

چهارآسیاب ٦ قوس

برادرحکمتیار صدراعظم کشور قبل از ظهرروز جمعه بامحترم قاضي محمد امین وقاد وزیر مخابرات وهیئت معیتي شان دیداروملاقات نمودند .

رادیو پیام آزادي ازدفترمؤقت صدارت عظمي گزارش میدهد درین دیدار که محترم انجنیر عبیدالله "سیرت" وزیرمشاور دولت ، محترم مولوي عبدالرحیم "رحمت " ختجاني رئیس دارالافتاي حزب اسلامي، محترم قاضي محمد حکیم "حکیم " رئیس اسبق قضا درحزب اسلامي ومحترم انجنیرمحمد امین "منصف " معین وزارت مخابرات شرکت داشتند- روي اوضاع جاري کشور بحث وگفتگونمودند. گزارش علاوه مي کند که برادرحکمتیار بادرنظرداشت اوضاع حالیه کشور به آنان هدایات ورهنمایي هاي لازم صادرنمودند.

اسرائیلو عسکروپه اشغال شوو سیمو کي ۳۵ کسان ټپیان کړل

تل ابیب : دلیندي ٥ نیته .

اسرائیلي عسکروپه اشغال شوو سیمو کي پنځه دیرش کسان ټپیان کړي اویوتن په شهادت رسولي دي.

دغو عسکروپرون دغزي په ترانګه کي ددي له پاره ډزي پیل کړي چي احتجاج کوونکو فلسطینیان وځپي چي دحماس دډلي دمشرعماد عقل دقتل په خلاف یي احتجاجونه کول. نوموړي دفلسطین د اسلامي دلي جهاد مشرو. اسرائیلي واکمن وایي چي ددوي عسکرو ددولسو اسرائیلي عسکرو اوخلورو تنو هغو فلسطینیانو دوژلو په ګناه چي اسرائیلو سره دهمکاري په تورملزم دي دعمار په قتل پسي ګرځیدل .

دحماس ددلي مجاهدین وایي چي داسرائیلي عسکروپه وژلو به دعقل دمرګ بدل واخلي.

شماره مسلسل (۷۱٦) سال شانزدهم شماره (۱۰٤) یکشنبه (۷) قوس ۱۳۷۲ هـ،ش (۱۵) جمادي الثاني ۱٤۱٤ هـ ق (۲۷) نومبر ۱۹۹۳ م

قیمت یك روپیه یا پنجاه افغاني

دهیوادمحترم صدراعظم ورورحکمتیاردبي بي سي سره په مرکه کي :

دمسایلوحل وفصل دي یوه حکم او باصلاحیته هیئت ته وسپارل شي، داوربند اعلان دي وکړي موږیي منو

له تګاب څخه دي بیګانه قوتونه ووځي اودتګاب خپل مجاهدین اوولس دي بیرته په خپلو ځایونو کي مستقرشي

دلیندي ٦ مه :

د څو مودي راهیسي چي ائتلافي ځواکونه دخپلو کمونستوجنرالانو په مشري دتګاب ،نجراب ، سروبي اولغمان په بي دفاع مسلمانو اوسیدونکوخپلي وحشیانه بمباریوته په پرله پسې توګه دوام ورکړ دکابل حکومت رادیو اوتلویزیون دوي ورځي مخکي دیوه دایمي اوربند اعلان وکړ خوله اعلان وروسته ائتلافي ځواکونو دپخوایه شان خپلوبمباریو ته دوام ورکړي پدي باب دبي بي سي خبریال تیره شپه دافغانستان داسلامي دولت له صدراعظم محترم ورورحکمتیار څخه پوښتنه وکړه چي آیا اوس ددواروخواوترمنځ داوربند امکانات شته اوکه څنګه هغه په ځواب کي وویل : زمونږله نظره هره شیبه داوربند امکانات شته . موټر دسولي مختلفو هیئتونو ته دا اختیارورکړي اوورته ویلي مو دي

ص ۳

برادرحکمتیار صدراعظم کشور درنخستین خطبه نماز جمعه درچهار آسیاب :

درپشت ماشین این طیارات مجاهدین نیستند ،بلکه همان کمونستاني اندکه دیروزملت مارا وحشیانه بمباران مي کردند

برادرحکمت یار صدراعظم دولت اسلامي افغانستان طي نخستین خطبه' نماز جمعه' گذشته چگونگي جنگ بي میلي وبدعهدي جانب مقابل وهم چنین درمورد کوشش ومساعي هیئت هاي مختلفه' صلح سخنراني نمودند.

به نقل از رادیو پیام آزادي نماز جمعه گذشته نیز طبق معمول باشتراك قطعات نظامي مختلفه' مامورین وکارمندان دفاتر حزب اسلامي واهالي متدین چهارآسیاب وخیرآباد به امامت برادر حکمتیار اداگردید.

گزارش مي افزاید برادرحکمتیار طي خطبه، پیرامون حالات جنگ جاریه درتگاب ونجراب سخنراني نموده گفتند : مادرحالیکه خواستار جنگ درکشور نیستیم، کمونستان را هم نمیگذاریم که ازطریق جنگ برملت ماحکومت نمایند. درحالیکه نمیخواهیم دیگر درکشور خون ریزي صورت بگیرد. ولي درراه قیام نظام اسلامي به قرباني نمودن سرخود نیز اماده مي باشیم .

برادر حکمت یار درادامهٔ سخنراني خود درمورد اغاز جنگ درتگاب گفتند : شما شاهد هستید که سال گذشته شوراي نظار وکمونست ها حملات خود را در مرکز پروان، کاپیسا وتگاب

ص ۳

باوجود اعلان اتش بس از جانب هیئت کابینه- ولسوالي هاي تگاب ،سروبي وولایت لغمان شدیداً بمباران گردید

مهترلام : ٦ قوس :

باوجود اعلان آتش بس ازجانب هیئت کابینه، بمباردمان ائتلافیون درمناطق مسکوني ولسوالي تگاب ،نجراب سروبي وولایت لغمان ادامه دارد.

به نقل ازیك منبع قوماندانی محاذ شرقي درحالیکه مجاهدین حزب اسلامي بااعلان آتش بس از سوي اعضاي کابینه حالت دفاعي رااختیارنموده اند، شوراي نظاروکمونستان مؤتلف آن به حملات سلاح ثقیل و بمباردمان شدید هوایي شان ادامه میدهند.

گفته شده است که نیروهاي ائتلافي جهت وسعت بخشیدن ساحه جنگ قبل از ظهر پنجشنبه مناطق چهاردهي، سرخکان، مهترلام را تحت بمباردمان پي درپي شان قراردادند که درنتیجه پنج نفرازاهالي منطقه شهید وده تن دیگر مجروح شدند.

طبق خبر بمباردمان متذکره خسارات بي شمار مالي به اهالي منطقه وارد نموده است.

هکذا رادیو پیام آزادي گزارش مي

ص ۳

صدراعظم کشوروامیرحزب اسلامي برادر حکمتیاردرگفتگو باخبرنگاران روزنامه شهادت،پیام آزادي وهفته نامه کابل :

ماازهراقدام وتلاش براي پایان بخشیدن جنگ واعاده صلح درکشور استقبال مي کنیم

من اختلاف شخصي وذاتي اي بامسعود ندارم ومخالفت من باوبه‌سرسیاست‌هاي ناصوابي میباشدکه درپیش گرفته است

ص ۳

دفلسطین دازادي دغورځنګ مشرعرفات:

داشغال شویو سیموڅخه دي باید اسرائیلي عسکر په چټکه ووځي

تل ابیب دلیندي ٥ نیته

دفلسطین دازادي دغورځنګ مشر یاسرعرفات ویلي دي چي اسرائیلو ته په کارده دي چي داشغال شوو سیمو دهغو برخونه دخپلو عسکرو ایستل وځنډوي چي دوي ته نیمګړي آزادي ورکړشویده . نوموړي وایي چي په دغو سیمو کي داوروستي نښتي په وېره دویري خبره ده چي دمخنیوي لاربي بوازې داسرائیلو عسکرو ایستل دي.

٦

شوراي جهادي ولایت لغمان بمباردمان وحشیانه شوراي نظار وکمونستان مؤتلف آنرا درآن ولایت محکوم نمود

لغمان - ٦ قوس

شوراي جهادي ولایت لغمان طي پیامي بمباردمان وحشیانه شوراي نظار وکمونستان مؤتلف آن را درساحات آن ولایت محکوم نموده وآنرا یك عمل ناجایز وغیرمشروع خوانده .

درین پیام که ازطرف استاد عبدالله "واحدي" والي ورئیس شوراي جهادي ولایت لغمان به اداره شهادت رسیده، آمده است که : طیارات جنگي ائتلافیون ساعت ۳۰-۱۰ قبل از ظهر روز پنجشنبه قراي چهاردهي، حیدرخان وسرخکان ولایت لغمان رامورد بمباردمان وحشیانه وظالمانه قرارداده که درنتیجه آن پنج نفرازهم وطنان بي گناه ما به شهادت رسیده وده تن دیگر مجروح گردیدند. هم چنان دراثر این بمباردمان چندین باب منزل مسکوني ویران وچند باب مسجد نیز شهیدشده است.

درپیام علاوه شده است که اداره ائتلافي باید بداند که باچنین بمباردمان وحشیانه نمیتواند روحیه واحساس مردم رااز بین ببرد .

درپیام به نماینده گي ازمردم دلیر ولایت لغمان به ادامه جهاد ومبارزه تاکید شده است.

دګرجنرال محمد ناصرخان "منصور" له شهادت سره په مرکه کي :

• مخکي له دي چي زماکوربمبارد شي ماته دخپل کوردبمباري اخطارراکړ شوي و

زمامجاهدین په اول خط کی جهاد کوی که مسعود غواړی چی زما مخه ونیسی نوزما دمجاهدینو مخه دی ونیسی

• ماستاد سیاف ته دخپل دکور دبمباردکیدو خبر ورکړ خو هغه ماته دادراکړ

٤ مخ

دمصرصدراعظم له مرګ څخه بچ شو

قاهره : دلیندي ٥ نیته .

دمصر صدراعظم عاطف صدقي پس له هغه چي دیوي مرګاني حملي نه نجات وموند وویل چي دده حکومت به داسلامي تروریستانو په خلاف مجادله نوره هم زیاته کړي .

دتیري سه شنبي په ورځ دقاهري دښار نه بهرکله چي دنوموړي صدراعظم دسورلي موټر تیریده بوموټرپه بم وچاودید ، په دغه چاودنه کي د ښوونځي یوه زده کونکي مړ اواته لس تنه نور ټپیان شول چي دځینو زخمونه خطرناك دي. ددي حملي نه وروسته نوموړي صدراعظم وویل چي حکومت به دتند روو مسلمانانو په خلاف خپله مبارزه زیاته اوتنده کړي .دغه مسلمانان دیوه اسلامي دولت درامینځ ته کیدو له پاره په جهاد بوخت دي په خبر کي ویل شوي چي دمسلمانانو د جهاد نومي ډلي ددغي حملي مسؤلیت په خپله غاړه اخیستي دي اووایي چي غوښتل یي صدراعظم دمسلمانانو دشهیدانو په بدل کي ووژني .

ما هلک برقلم بهدبهرحمت باهوش

مقاله

اوربند "رحماني" اوربل شیطاني وسرنوشت مبهم وفلاکتبار ملت

چهارشنبه شب ۳ قوس مولوي ارسلان رحماني معاون دوم صدارت عظمي ازطریق امواج رادیو بي بي سي اعلان داشت که هیئت کابینه بعد ازتماس وگفتگو بانمایندگان حزب اسلامي ، جمعیت وشوراي نظار براي آتش بس به توافق رسیدند که سرازامروز هردو طرف درگیر مکلف برعایت آن است . آقاي رحماني این آتش بس را نه تنها درتگاب بلکه آنرا درتمام نقاط افغانستان مرعي الاجرا خواند ،درعین حال نامبرده ازگشایش راهها ، عادي شدن جریان برق کابل، انتقال دفترصدارت به مقراصلي اش وبرخي مسایل دیگر هم یادآوري نمود، مولوي صاحب رحماني که ماشا الله ازاقامت خود درداخل شهرکابل اطمینان دارد، درمصاحبه اش جنگ تگابرابیهوده خواند وگفت که این جنگ ، جنگ میان مسلمانان وکفارنیست ، لهذاباید هرچه زودترمیان طرفین متارکه شود.

درمیانجي گري تعامل چنانستکه میانجي ها بخاطر کسب محبوبیت واعتماد درمیان دوطرف متخاصم گاهي ازروي مجبوریت بعضي حرف هاي سره وناسره اي را هم بزبان میرانند، تا اطراف درگیر بدون تمیز ملامت وسلامت برمیانجي ها اعتمادکنند.

خصوصاً میانجي هاي این زمان که ضمن تلاش هاي شان ، کسب امتیازوکریدت براي خویشتن را هم از هردوجانب ازنظرنمي اندازند .

درغیر آن چه چیز باعث شد که آقاي رحماني اشتراك چهره هاي کمونیست معلوم الحال ازقبیل بابه جان ،مومن و ... را درکنارمسعود در جنگ تگاب نادیده گرفته مي گویدکه جنگ حاضر جنگ میان کفارومسلمانان نیست ونمیشودکه نامش راجهاد بگذاریم ! هرچند آقاي رحماني درصحبتش روي موضوع خوبي تماس گرفته گفت که مابراي تضمین آتش بس عوامل جنگ رااازمیان مي برداریم ،وي نامبرده نگفت که کدام عوامل جنگ راازبین برداشته تاشعله هاي جنگ بصورت طبیعي فروکش کند؛ خلع سلاح کمونیست ها وانفکاك شان ازپست هاي حساس کشوري ولشکري وحاکم شدن نیروهاي جهادي درکابل بعوض آنها ، تضمین تعهد گروه ها بر عملي کردن میثاق هاي مکه مکرمه وجلال آباد ، فرصت دادن کار و فعالیت براي حکومت ، تشکیل اردوي ملي ازافراد تمام گروهها وبرون شدن وزارت دفاع وسایروزارتخانه ها از چنگ افراد یك تنظیم ، روآوردن به انتخابات وعدم معامله وسازش ائتلافیون

ص ٤

سخن روز

اصرار مسعود ورفقاي کمونستش به ادامه جنگ جز ذلت ورسوایي برایشان حاصل دیگري ندارد

لعلستاني

بیشترازبیست روزاست که احمدشاه مسعود قوماندان شوراي نظاربادستیاري جنرال هاي کمونست به شکل متواتر مناطق مسکوني مردم بیدفاع ومظلوم تگاب ،نجراب وسروبي رابیرحمانه بمباردمان مینماید.

مسعود ورفقاي کمونستش که حالا باکشتار وقتل مردم مسلمان ماعادت کرده اند قصددارند باتشدید حملات وحشیانه وجنایت بارشان مردم مظلوم دهات وشهر هارا مرعوب وهراسان نموده آنانرا به زعم خود شان به تسلیمي وادارند . چنانچه درهمین راستا پس ازآنکه درسنگر هاي رویاروي بامجاهدین حزب اسلامي درمناطق نجراب وتگاب به شکست مواجه شدند ونتوانستند مواضع ازدست رفتهٔ شانرا درآندیار دوباره تصاحب نمایند به گونهٔ بیرحمانه ولسوالي سروبي را مورد بمباردمان هوایي قرارداده باعث قتل وکشتار تعداد زیادي هموطنان ما گردیدند . مسعود به خانهٔ خدا(ج) هم رحم نکرده باریختاندن بمبهاي آتش افزاوجانسوز خود به جهانیان نشانداد که وي درقساوت وبیرحمي از دست نشانده هاي روس دست کمي ندارد. مسعود بابکاربردن چنین روش هاي خصمانه وبدوراز آدمیت نه تنها نتوانست یکقدم پیشروي کند وخودرابه بند برق نغلوومنطقهٔ استراتیژیك سروبي نزدیك کند بلکه این عمل وحشیانه او رابیشترازپیش درمیان مردم به عنوان یك چهرهٔ خونخوار وسفاك معرفي نمود . باورکامل داریم که باگذشت زمان ماهیت اصلي آنها بیکه به دروغ خود رادرصف مجاهدین جازده اند و درموردمسلمانان خبث باطني دارند افشا گردیده ،همه پلانهاي شیطاني ومکارانهٔ شان درنطفه خنثي خواهدشد.

مناطق تگاب ونجراب ودرمجموع ولایات پروان -کاپیسا درطول سالیان جهاد توسط مجاهدین کفر ستیز وقهرمان حزب اسلامي حراست ونگهباني گردیده وهمینها (سپاهیان جان نثار حزب اسلامي) بودند که مناطق فوق الذکر را ازلوث مزدوران روس آزاد کرده اند بناءً وارث حقیقي مناطق یادشده حزب اسلامي است. حملات تهاجمي تفنگ داران مسعود وبقایاي رژیم منفور سابق درسال گذشته بالاي مجاهدین حزب اسلامي درین مناطق اساساً یك اقدام بدخواهانه بود که میخواستند ازین طریق خودرا به سروبي نزدیك ساخته حزب اسلامي رادرمحاصره بکشانند ولي ازآنجا بیکه خداوند (ج) حامي وپشتیبان مؤمنان است، مسعود درعزایم شوم خود نامراد وسرافگنده شده طشت رسوایي وفضیحتش ازبام پایان افتید.

مسعود درمدت کمترازیکسالیکه براکثریت مناطق پروان -کاپیسا تسلط وسیطره داشت و خود ازنزدیك همه جریانات رامطالعه وکنترول میکرد نتوانست رضایتمردم بالاًخص ومسلمان آنجا رابدست آورده آنان رابه حمایت وجانب داري از برنامه هاي خود وادارسازد اینمطلب مبین آنست که

اهالي متدین ووفاشعار پروان -کاپیسا درتعهد وپیمان اسلامي شان باحزب اسلامي استوار ومقاوم بوده نمي خواهند زیربارشوراي نظار رفته از دستورات آن اطاعت نمایند.

چون مردم پروان - کاپیسا باحزب تعهد اسلامي دارند و فرزندان شان درهمین سنگر"حزب اسلامي"تربیه اسلامي دیده اند ازینرو مسعود ورفقایش خواسته باشند ویانباشند دیریازود باردیگر مجاهدین حزب در پروان- کاپیسا رهبري وادارهٔ امور مردم رابه عهده خواهند گرفت . اگر مسعود خواسته باشد با اعمال زور وتحمیل جنگ بالاي مردم بیدفاع این مناطق به عمر سلطه وحاکمیت جابرانهٔ خود بیفزاید وچند صباحي دیگر هستي، مال ودارایي مردم توسط تفنگ دارانش چور وچپاول گردد یقیناً به بیراهه رفته است زیرا اینموضوع به اثبات رسیده است که ملت مسلمان افغانستان هیچگاه دربرابر فشار وزور سرتسلیم فرود نیاورده اصالت تاریخي خود را ازدست نداده است.

بهترآنست که مسعود از ادامهٔ جنگ وبرادرکشي که جز خجلت وشرمساري درپیشگاه خدا (ج) ومردم چیز دیگري برایش حاصل نمي شود دست کشیده ،به ارادهٔ ملت ومردم خود تن بدهد اگروضعیت فعلي مسعود باچند سال پیش آن مقایسه گردد کاملاً واضح میشود که جنبه مثبت فعالیت هایش از لحاظ مادي ومعنوي نسبت به سابق به صفرتقرب نموده است. حالا مردم خوب فهمیده اند وباجرئت تام قضاوت میکنند که مسعود آله یي است دردست بیگانگان که جز خوشي خاطرارباانش مرام ومقصد دیگري ندارد . مسعود هرقدرکه به حملات وجنگ هاي بي حاصل خود ادامه بدهد وبه هرپیمانه که مردم بیگناه قرا،قصبات وشهرها را به خاك وخون بکشاند پیامدش باز هم ،همان رسوایي ومذلت درپیشگاه خدا(ج) ومردم است وبس .

مابه سردمداران ادارهٔ ائتلافي خاصتاً آنها ئیکه یك عمر در صف جهاد بوده اند وخودشان رامسلمانان اصیل وراستین !امیپندارند میگوئیم که : بیائید بخاطر خدا (ج) دست ازوحشت افگني وکشتارمردم بیگناه برداشته من بعد به مداواي زخم هاي خونین وناسور هموطنان مظلوم وبیدفاع تان بپردازید ، ملت مسلمان افغانستان واقعاً ازجنگ وکشتار به ستوه آمده اند ونیاز مند همکاري مادي واخلاقي هرانسان باشعوروبشردوست اند.

شماهاکه !! به یمن قرباني ومقاومت بیدریغ این ملت کفن به دوش صاحب مال ومنال وجاه وجلال شده اید وازهیچ به همه چیز دست یافته اید بیائید بپاس رشادت هاي بي آلایشانه واخلاص عمیق اینملت با هم سراز نومیثاق مؤدت ودوستي بربسته واقعاً مصداق عیني خاد مان دین خدا (ج) باشیم.

اگربه نتائج مسافرت هاي دیپلوماتیك استاد رباني به کشورهاي خارجي اندکي دقت نمائیم بخوبي دانسته میشود که به اثر اشتعال نائره جنگ دربین مجاهدین ونبودن یك حکومت مرکزي قوي وقابل قبول براي همه ،هیچ کشور بیروني چندان علاقه مندي نشان نمي دهد که کمك هاي مالي خود رادراختیارحکومت افغانستان قراربدهد. . به هراندازه که گردانندگان اداره ائتلافي به جنگ ادامه دهند وخواست مشروع سائر گروها را نادیده انگاشته بخواهند آنان را ازاشتراك درحکومت بدورنگهدارند ، وسیعاً موقعیت اجتماعي شان درسطح ملي وبین المللي آسیب پذیرخواهدشد. ادارهٔ ائتلافي باید ازجنگ شانزده ماهه شان بامجاهدین حزب اسلامي و ... دریافته باشند که ازطریق جنگ وخون ریزي نمي شود به اهداف نامیمون خویش دست یافت ،بنابرآن بادرنظرداشت وضعیت حساس شرایط وزمان که ملت مسلمان افغانستان ازهرلحاظ درمانده ومظلوم اند بایست ازمرکب عنانیت وخود خواهي خود پائین آمده بیش ازین به آشوب آفریني وجنگ متوسل نشوند.

مسئولیت هیئت صلح پس ازآتش بس

تاثیر

پس از خونریزي شدید وویراني عظیم درتگاب ونجراب به کوشش عده یي ازعلما جنگ درآن ناحیه فروکش نمود وجوانب درگیرحاضر شدند تاآتش بسي رابدون قیدو شرط بپذیرند ،گرچه جانب ائتلاف برطبق گفتهٔ آقاي داکترعبدالله سخنگوي وزارت دفاع حاضر به مصالحه وآتش بس نبود ، اما آتش بس بصورت غیر ارادي وبه شکل ابهام آمیزي پذیرفته شده است.

مولوي ارسلا رحماني معاون دوم صدارت عظمي مدعي گردیده است که ماباشناخت عوامل جنگ توانستیم آتش بس رادر تگاب ونجراب برقرارسازیم و درتلاش هستیم تاجوانب درگیر رابه حق شان رسانیده وعوامل جنگ را ازمیان برداریم ودیگرمردم مسلمان ما ،بخصوص شهریانکابل ازناحیه ي جنگ مجدد خوف نداشته باشند وضمانت آتش بس هم درهمین نهفته است که عوامل جنگ خنثي وازمیان برداشته شود .

قول مولوي ارسلا "رحماني " در خورتعمق است: راستي اگر هیئت صلح عوامل جنگ رادریافته باشد وبصورت واقعي به امحاي آن بپردازد وتوان آنرا داشته باشد که عوامل جنگ راازمیان بردارد ، کاربس مهمي راانجام داده است . زیرا درطي نزده ماه حکومت مجاهدین تنها چیزیکه ازکامیابي نهایي آنها واستقرارحکومت اسلامي جلوگیري نموده است، عدم شناخت عامل جنگ بوده است. زیرا هرکسي به فراخورآگاهي وموقعیت خود عوامل جنك را بررسي نموده ومطابق آن موضع گیري کرده است عده یي وجود کمونست ها را دردولت عامل ادامه جنگ دانسته وعده یي هم عناصر قدرت خواه وانحصار طلب جناح مجاهدین را ، وبرخي دیگرناپختگي سیاستمداران را که آنها نتوانسته اند درروزهاي اول پیروزي مطابق مشي مشترك عمل نمایند . حالاکه عامل جنگ ازجانب هیئت میانجي براي صلح ،شناخته شده است فکر میکنم مبارزه باآن کاردشواروسختي نمي باشد.

چنانچه مشخص است که براي تکمیل هرنقصي شناخت نقص، براي علاج هرمرضي ، عامل میکروبي آن درخوراهمیت است .زیرا پس از تشخیص نقص ،میشود آنرا رفع کرد وپس ازتشخیص مرض میشود آنرا مداوانمود.

حالا که عامل جنگ آشکاراست وهیئت صلح هم متشکل ،میباید که هیئت صلح کارخود را درمیانهٔ راه رهانه نماید . قسمیکه مابارها دیده ایم ،پیوسته هیئاتي جهت رفع معضله یي وخصوصاً رفع جنگ وتأمین صلح تشکیل یافته وکارخود رابه حدومرتبه ي آتش بس رسانیده وبعداً جبهات متخاصم را به حال خود گذاشته اند.

تاهرچه خواسته اند انجام داده وبزودي آتش بس رانقض وتمام زحمات هیئات صلح رابه خاك یکسان کرده اند .یقیناً که چنان مصالحه وصلح طلبي بجاي آنکه مفادي رانصیب ملت نماید،اضراري راشدید ترازپیش متوجه مردم گردانیده است درآن زمانیکه آتش جنگ گرم وجوانب متخاصم به جان همدیگر افتاده ودرپي شکستاندن جبهات یکدگر اند وازامکان بعید نبوده که یك طرف به شکست مواجه شود ، هیئت صلح پادر میان گذاشته نیروهاي به تحلیل رفته وروح باخته رابارديگر زنده ساخته اند. وشرایط آمادگي بیشتررا براي جنگ هاي تازه فراهم آورده وباعث تداوم جنگ وبدامني شده اند .

چیزي که تاهنوز هیئت صلح به آن ملتفت نبوده همین است که خود باعث دوام جنگ گردیده وبجاي ثواب به گناه اندرشده است . برهیئت صلح است که باکامیابي به آتش بس ،دنبال کارخود را بگیرد هرگز نگذارد که جوانب متخاصم مواضع خویش رااستحکام بخشند وامکانات بیشتري براي حمله به مواضع طرف مقابل خود دریابند. فکرمي کنم چیز دگري که کارهیئت صلح راضعیف ساخته است اینست که هیئات صلح تاهنوز داراي یك قوت مادي ویامعنوي قابل لمسي نبوده تامتخاصمین بااعمال فشار تسلیم ارادهٔ آن گردد وصلح کامل تحقق پذیرد پس برهیئت صلح است که خود راازنیروي کافي مادي ومعنوي برخوردار گردانیده وازین نیرو بحیث یك وسیلهٔ فشار برجانبین استفاده برد ودررابطه باشناسایي مجرم ، به مجازاتش پرداخته ونیروي خود را به جانبداري ازطرف مستحق علیه مجرم بکاربرد ، تابدینترتیب ازجنگ وخونریزي جلوگیري بعمل آید.

نیروي مادي جمع آوري عده بیشتر علما ومجاهدین براي انجام کارصلح بوده ونیروي معنوي عبارت ازتبلیغات بطرف حق میباشد که تاهنوز انجام نیافته است دراینجا معلوم میگردد که براي تأمین صلح وقطع جنگ درافغانستان به یك نیروي سوم وبازدارنده که عبارت ازکتله منسجم خیراندیشان وصلح خواهان باشد ، نیاز مبرم است خیلي ها تعجب آوراست که در طي نزده ماه واندي چنان نیرویي تشکل نیافته است که میان حق وباطل ، گنهکار وثوابجو فرق بگذارد وجانب حق راتقویه و جانب باطل راسرکوب نماید.

معلوم است که یك عامل مهم اساسي جنگ وجود عناصرکمونست در دولت اسلامي مي باشد پس چرا عوامل جهادي به غیرازحزب اسلامي به آن به مبارزه برنمي خیزند و این یکي ازعوامل بوده و شاید انگیزه هاي دیگري نیز درکارباشد، پس چرا همه نیروهاي جهادي جهت طرد وامحاي آن نمي کوشند وهریك درقله بي نشسته وبه مصاف ملت وخونریزي آن تماشا گرانند.

وقتي این تماشاگران مي بینند که جوي هاي خون روان میگردد وغلغله یتیمان و فریاد بیوه زنان به اقصاي عالم میرسد وگوش فلك راکرمي کند،

قدري رحم شان نمي آید ووجدانشان نمي سوزد که باز هم به تماشاي خو دادامه میدهند- آیا این تماشا چیان برنقش مؤمنانهٔ خود بي اعتماد نمي شوند که برادران شان درخون مي غلطند وآنها نظاره مي کنند؟

پس برهئیت صلح است که بادرك عوامل جنگ وباشناخت طرف گنهکار، جهت خود را روشن نموده وبجانبي که برحق است با پسته وجانب باطل راسرزنش وسرکوب نماید ، تاملت مظلوم وجفا کشیده ما از زیر باران مرگ آفرین مرمي نجات یافته وافغانستان ازفتنه مفسدین آزاد گردد.

آیا این تماشا گران نه شنیده اند که حضرت محمد صلي الله علیه وسلم مردمي راکه باجامعه بوده ازمردمیکه خودرا بیرون از جامعه کشیده است برتردانسته است ، درجاي دیگر اظهارداشته است که همهٔ جامعه حیثیت شبان را دارند وهمه دربرابر افعال وکردار یکدیگر شان مسؤل اند. درجاي دیگر جامعه راچون ساختماني دانسته که اگر خشتي ازآن بیفتد ، به همه خشت ها آسیب میرساند.

سعدي علیه الرحمه مضمون حدیث مبارکه فوق را چنین انشاءمي نماید:

بني آدم اعضاي یکدیگرند
که درآفرینش زیك جوهرند
چوعضوي بدردآورد روزگار
دگرعضو ها رانماند قرار
توکز محنت دیگران بي غمي
نشاید که نامت نهند آدمي

بلي، آنهائیکه به این صحنه هاي چشم سوز بادیده هاي باز مي نگرند و به رقت نمي آیند وبراي جانبداري ازحق برنمي خیزند ، پس نزدملت وخداي بزرك چه جوابي دارند ؛ آیا فراموش کرده اندکه خداوند (ج) از بندگان مؤمن خودمیخواهد "صلح کنید میان برادران تان ".

باردیگرتکرارمینمایم که هیئت صلح را زیبینده نیست که مساعي خود را درمیانه راه گذارده وبه نتایج نهایي وثمر بخشش دیده ندوخته باشد و تمناي ملت اینست که جانب شقي

ص۳

مرادصیب ! دومره شاخداره دروغ ؟

دش ، س لیکنه

دلرم دمیاشتي په ۲٤ مه نېټه ددوشنبي په ورځ په سروبي کي د مسعود اودهغه دکمونستو ائتلافیونو وحشیانه او بي رحمانه بمبارد چي په نتیجه کي یي په سلګونو خلك شهیدان ،په لسګونو کورونه وران اویوجامع جومات هم پکي شهید کړي شو ، ټولو هیوادوالو اونړیوالو ته دلمړیه شان روښانه اوڅرګنددي . دمسعود دغه غیر انساني اوبشردښمنه عمل نه یوازي داچي پدي لارباندي زموږتلونکو اوراتلونکو مسافروهیوادوالو په خپلو سترګو لیدلي بلکي دبهرنیو خبري سرچینو خبریالانو هم دغه سیمه په خپلو سترګو لیدلي ، مرکي اوراپورتاژونه یي دټولو هیوادوالو اونړیوالو دخبرتیا لپاره خپاره کړي دي چي هیڅ ډول تبلیغ او پرو پاګند پکي نشته خود ائتلاف واکمن دغه حقیقت ، اودخلکو دسترګو لیدلي حالت هم ،په ډیره بي شرمانه اوبي باکانه رویښ اوعمل سره پټوي اوهغه دچا خبره دسړي په سترګو ورتنوزي چي خداي مه کړه داعمل ددولت الوتکو ندي کړي.

ټول مومن هیوادوال خبردي چي کله په تګاب کي دحزب اسلامي پرمرکزونو باندي دپخوانیو کمونستو مزدورانو په سلامشوره اودهغوي په ایتلاف کي شریك مخلص ملګري مسعود په قوماندي سره ځمکني اوهوایي بریدونه شروع شول اودزیات وخت نه راپدیخوایي دخپل ناشوني پلان دتطبیق پروګرام عملي کړ اوپه سیمه کي یي یوځلي بیا دردونکي اوپه غم لړلي اوریل کړ نودکابل داداري واکمن استاد رباني صیب!په ناڅاپي توګه بهرنیو هیوادونو ته په سفر شروع وکره .پرځاي ددي چي دخپل مظلوم اوپه اورکي لولپه شوي ولس له سرڅخه په زورتحمیل شوي کړاونه اودردونه لیري کړي ، لګیدلي اورمړ او مجرمانو ته دهیوادوالو توجه وګرځوي ترڅودهغوي دتیري اوظلم مخنیوي په ګډه سره وکړي

برعکس استاد په خپل هیواد کي په خپلو لاسونو داسي دردونکي اوریل کړ چي مظلوم اودردیدلي هیواد وال یي خوراك وګرځیدل اوبهرنیومظلومو مسلمانانو دغم خوړلو دندوري یي شروع کړي اودمصرددولت په نوم یي لومړي پاکستان ته خپل سفر شروع کړ. په پاکستان کي دهرکلي وروسته د هغه هیواد دصدراعظمي بي نظیر بوتو سره یي په یوه ګډه اعلامیه کي په دبرتاسف آوره توګه دکشمیري مسلمانانو سره دخپل پیوستون غم غبرګ کړ اوځان یي دبر خواخوږی اوپه غم کي شریك وګانه.

له هغي وروسته یي په مصرکي دهغه هیواد له جمهوررئیس حسني مبارك سره هغه څه لاسلیك کړل چي دسفر دشروع کیدو په وخت کي یي هیڅ یادونه نه وه شوي [illegible] خبري سرچینو داخبره کوله چي استاد رباني مصرته په خپل سفر سره غواړي چي هغه بنیادګرمسلمان مصریان چي دافغان مجاهد ولس سره یي ۱٤ کاله اوږه په اوږه دخداي (ج) فریضه په ډیراخلاص اوصداقت سره سرته رسولي، اوس خپل هیواد ته دمصردواکمنانو څخه دوي ته اجازت نامي ترلاسه کړي اوپه خپل هیوادکي مصئون ژوند وکړي .څوکله چي استاد مصر ته رسیږي اودحسني مبارك سره دګډي اعلامیي په ترڅ کي ،دډیرونورومسئلو دلاسلیك ترڅنګ دمصردواکمن ،دبنیاد ګرومسلمانانو سره دهغه په ظلم اوتیري باندي دتائیدمهر لګوي اووعده ورسره کوي چي نوربه په افغانستان کي بنیادګرمصري مسلمانان (بین المللي تروریستان) پري نږدي اوته به خپل هیواد دنوروهیوادونو په مقابل کي دتروریستان دروزني مرکز وګرځوي.

په هرحال استاد رباني چي دخپل سفر په ترڅ کي هرڅه مانوري اجراکړي دابه حقیقت کي دپردولپاره په خدمت کي لګیا کیدل دي چي خیرالماکرین خداي (ج) یې شوم اعمال هیواد والو ته په ډاګه کوي اوپدي به ټول هیوادوال اوعالم اسلام قضاوت کوي چي په خپل هیوادکي دي څه حال دي ،دهغي سره ستا رویښ اوکردار په کومه پیمانه دي اوبیا وروسته په څومره ټګي اوبرګي دنورومسلمانانو په غم اودردکي ځان شریك ګڼي.داقضاوت به پرېږدو خپلو بادرکه اوباسنجشه هیوادوالو ته. خپله اصلي خبره مي داوه چي کله استاد رباني له سفرڅخه کابل ته راوسېږي نودهغه د ګونګ، راڼده ،کاڼه اوبي مسؤلیته ویاند عزیز مرادصیب! چي حقیقتونه نه وایي ، نه یي ویني اونه یي اوري ، دبي بي سي دهغه خبریال میرویس جلیل سره چي په کابل کي یي مقرر کړي اودسروبي دبمبارد حالت یي په سترګولیدلي اودایتلافیونو الوتکي یي په خپلو سترګو لیدلي ، داستاد رباني دسفر نه علاوه دسروبي په ولسوالي باندي دائتلافیونو دالوتکو دبمبارد په هکله خپل نظر داسي څرګند وي؛

داخبره بالکل غلطه ده،زه فکر نکوم چي ددولت الوتکوبه په سروبي کي دخلکو په کورونو باندي بمبارد کړي وي ، داهسي دحزب اسلامي پروپاګنداوتبلیغات دي چي څني خلك یي ددغه رنګه تبلیغاتو لپاره ګمارلي دي دابوه صحنه سازي ده موږ اصلاً جنګ نه غواړو اونه دجنګ طرفدار یو. استغفرالله دومره شاخداره دروغ !!نه پوهیږو چي مراد ددارنګه له حقیقت نه خالي خواب ویلو پروخت ،هغه ایمان اووجدان چي ددعوي کاني یي په سینه وهي چیرته ایښي ؤاوکه په مصرکي ورختي پاته شوي ؤ. موږخوفکرنه کوو چي دپوره ایمان اووجدان خاوندان به په رڼو سترګو دځانګړیو غیر انساني اوغیراصولي اغراضو دلاسته راوړلو په خاطر حقیقتونه تر پښولاندي کوي اودخلکو ددوکي خیال به پري غالب وي . دسروبي بمبارد دایتلافیونو دتیرواتلسو میاشتو دوحشتونواوناروا هغه یوه داګه یوه بله بیلګه ده چي هیواد وال څه چي نړیوال دخپلو خپریدونکو وسیلو له لاري پري خبر شول اوبیا د بي بي سي خبریال خوداحالت په خپلو سترګولیدلي ؤاومراد ورته وایي چي نه خداي مه کړه دولت به داسي کارونه نه کوي. څومره دخجالت اوتعجب ورخبره ده خو په مرادصیب ! یي هیڅ توپیرنشته

ځکه هغه وایي چي حقیقتونه دي پټ شي ، دروغ دي ووایم ، ایمان اووجدان مي دي ترګونډولاندي شي ، هررنګه ذلت اوشرمندګي به په ځان ومنم خوچي اقتدارله لاسه ولاړنشي . ددغو بي رحمو اودناروا کردارخاوندانو سره ددي مظلوم ملت دهوساینې اوآرامتیا هیڅ خیال نشته ،نه غواړي چي داملت دي په آرام ساه واخلي ،په خپل کوراوکلي کي دي خپل انساني ژوند سرته ورسوي داځکه چي په آرام اوبرحقه انساني ژوند تیرولوکي خو بیا دپخوانیو کمونستو غلامانو مرګي دي ، دا دمومنو افغان مجاهدو شاه خلمو اسلامي ټولنه به بیا داسلامي حکومت په رڼاکي له ناپاکو اشخاصو څخه خوندي ساتل کیږي اوددوي دتیروجنایاتو محکمي به پرانستل کیږي .دمسعود اودهغه ددلي ټپلي داظهاراتو څخه په ډاګه معلومیږي چي هغه نه غواړي چي ددي ملت له سرڅخه دي دخپلمنځي تحمیل شوي اورلمبې بج شي اوپه ډیره بي مسؤلیته توګه وایي چي دتګاب اونجراب جنګ به ترهغي ونه دروول شي ترڅو موږ ته هغه ځایونه چي په لومړي سرکي له هرچاسره ؤ بیرته ونه سپارل شي ، موږبه ترډوو کالو پوري جنګ ته ادامه ورکوو. تاسو دمسعود اودهغه دبي سترګو پیرواتو اظهاراتو ته به متوجه شي په ډاګه معلومیږي چي دجنګ شوقیان همدغه واکمن خوبنه دله ده، چي دجنګ څخه تغذیه کوي ، دجنګ لاري دخپل شوم هدف دلاسته راوستو لارګڼي ، خوخداي (ج) یي دخپلو اعمالو دسرته رسیدو په نتیجه کي دي مظلوم اومومن ملت ته ناپاکي خبري په ډاګه کوي اوپه خپله خوله اقرارکي چي جنګ به خاتمه ونه مومي ترڅو... پداسي حال کي چي داخبره خو هرچا ته معلومه [illegible] دپروان - کاپیسا [illegible] ولسوالي دخوارلس کلن جهاد په نتیجه کي دحزب اسلامي دقهرمانو مجاهدینو په لاس فتحه شوي او دسرکال ترلومړیو یعني دثورترمیاشتي پوري ددوي په لاس کي وي ،ولي متاسفانه چي دمسعود اودهغه دائتلافي اندیوالانو په وحشیانه هجوم ورلو سره په دغو سیموکي دحزب اسلامي په نوم مجاهد ، باجهادي سنګر ،څو پرېږده چي دمتعهدینو په مرګ اوچورچپاول یې هم دریغ ونکړاودغه سیمي یي دیوه مخېزوحشت په نتیجه کي دخپل څانګري نو بیا

۳ مخ

په سروبي کي دشهید شوي سنګي جومات دورانیدو یو منظر-

ماازهراقدام وتلاشي براي پايان بخشيدن جنگ واعادهٔ ...

پيوسته به گذشته

سوال : محترم انجنير صاحب شما اطلاع داريد كه درجريان يكماه اخير زعامت سياسي پاكستان تغييركرد وحزب مردم پاكستان اكثريت به قدرت رسيد شما روابط زعامت جديد پاكستان راباقضيه افغانستان چطور بررسي مي كنيد؟

جواب : من گمان نمي كنم كه درسياست داخلي وخارجي پاكستان تغيرات خاصي رونما شود. پاكستان داراي يك نظام تقريباً ثابت است كه باتغيرچهره هاوشخصيت ها اين نظام تغيرنميكند به اين خاطر فكرنمي كنم كه درسياست خارجي پاكستان مخصوصاً دررابطه باقضيه افغانستان تغيري جدي رونما شود. گرچه درين اواخر بعضي ها [illegible] فرستادند وبه ناكامي يك جناح در پاكستان اظهارخورسندي كردند وپيروزي جانب ديگري راتقديرو تمجيد كردند واميدهاي به آن بسته اند، درحاليكه اين خود نادرست است مانبايد دررابطه بامسايل داخلي يك كشورهمسايه خود به اين شكل برخورد كنيم.

ما ميخواهيم هميشه روابط دوستانه وخوب باپاكستان داشته باشيم وخواهان استقرار وثبات درين كشورهستيم. هر حكومتي هم كه درپاكستان باشد حكومت افغانستان مكلف است روابط خوب باآن برقراركند من فكرنمي كنم كه مسئله حدي بي درميان باشد ، شايد اطلاع داشته باشيد درين اواخر برخي پاكستاني ها دركابل دستگير شدند شمارشان هم زياد بود ، شكنجه و تعذيب شدند ، درجريان تحقيق هم به انها توهين صورت گرفته ، اين مسئله به اخبار ها هم كشانده شد شايد شما اين موضوع را ازطريق بي بي سي شنيده باشيد ، درجريان شكنجه وتعذيب حتي يك پاكستاني به قتل رسيده اين كارها را همان كمونستاني مي كنند كه نمي خواهند روابط خوبي بين افغانها وپاكستاني هابرقرارباشد چندي قبل تبليغ ميكردند كه ميوه هاي كه از پاكستان واردميشود مسموم ميشود درحاليكه اثرات كولرا بود ، وهواي فاسد وكثافات شهر باعث امراض مي گرديده

من ازاستاد رباني بطورمشخص همين توقع را دارم
كه بيايد بخاطر خدا دست برادري باهم بدهيم
ويگذاريم كه رهبري وزعامت راملت خودانتخاب كند

ولي امنيت ملي هرروز اعلاميه ميداشت كه ام انگور، تمام ميوه هاي كه ازپاكستان وارد ميشود مسموم شده است ازآن بايد خودداري شود به نظرمن اينكارهمان حلقه هاي معيني است كه درين چهارده سال باملت ماوپاكستاني كه ازملت مادرجهاد وحصول آزادي شان تائيد كردند دشمني داشتند امروز ميخواهند ازآنها انتقام بكشند همين ها اندكه جنگ ها راباعث ميشوند ، اينها اندكه جنگ ها راسوق واداره ميكنند واينها اندكه ميخواهند مناسبات ماباكشورهاي همسايه مامثل پاكستان وايران مكدرشود.

سوال : ميعاد صدساله معاهده ديورند ميان دولت هاي وقت افغانستان وپاكستان ختم شده بنظرشماآينده اين معاهده چه اثراتي بر روابط دوكشور خواهدداشت؟

جواب : محترم اعزامي صاحب ؛ براي شما بهترمعلوم است كه اين مشكلات راامپراطوري برطانيا درزمان اشغال اين كشورها وبعد بيرون رفتنش ،نظيرآنرا ميان همه كشور هاي منطقه ايجاد كرد.

بين هندوپاكستان مسأله كشمير، بين افغانستان وپاكستان مسئله خط ديورند، مابين افغانستان وايران مسئله سرحدي ، دربين عراق وايران ، دربين ايران وتركيه دربين ايران وآذربايجان دربين همه كشورها مسائلي راايجاد كرد ومنطقه راترك گفت، تاهميشه باعث دردسر ، تشنج ، جنگ ودرگيريها باشد. ماكه صلح براي منطقه،عدم جنگ ودرگيري راتنياز خود ميشماريم به اين ضرورت داريم براي آبادي كشور به صلح ضرورت داريم .

هرمسئله يي باهركشوري داشته باشيم، ميخواهيم ازطريق تفاهم حل كنيم . هرگز نميخواهيم بين ما وكشورهاي همسايه مخصوصاً پاكستان هيچ قضيه يي باعث تشنج ودرگيري وخرابي مناسبات وعلايق وروابط نيك شود. مسئله خط ديورند يكي ازمسائليست كه دشمن خواسته آنرا منحيث وسيله تشنج دائمي بين ماوپاكستان ايجادكند وماميخواهيم كه مناسبات خوب ودوستانه وبرادرانه باپاكستان داشته باشيم ، هرقضيه يي كه با پاكستان داريم ازطريق تفاهم حل شودو اين نظر شخصي من است .

ودرسطح كشورالبته اين تصميم رابايد پارلمان منتخب بگيرد ، هرگاه پارلمان منتخب دركشور تشكيل شد، درهمان حال تصميم بگيرند امروزمن وهركس ديگري هم كه نظري دررابطه به اينگونه قضا باارايه ميكند نظر شخصي اوست. من نظرشخصي خود رابه اين شكل ميتوانم ارايه كنم كه ما خواهان روابط نيك وبرادرانه باپاكستان هستيم، نميخواهيم هيچ قضيه يي هم باعث تشنج بين اين دوكشور شود. هرقضيه ني كه بين ماوجود دارد ميخواهيم ازطريق تفاهم ودرفضاي برادري حل وفصل شود.

سوال : محترم صدراعظم كشور رد رابطه بطرح شما راجع به اينكه شما واستاد رباني بايد استعفا بدهيد ايا بهترنخواهد بود كه اين پيشنهادتان رادر شوراي قيادي باردیگر مطرح بسازيد.

تاشوراي قيادي اگر بتواند براساس فشارهاي اخلاقي براستاد رباني آنها را وادار بسازد به اينكه ازاين عهده كناربرود.

جواب: من اين پيشنهاد را صادقانه ارايه كرده واين را راه حل بحران افغانستان ميشمارم .

من كه به چوكي باور ندارم، من جهاد راچنان كرده، كه نمازخوانده ، روزه گرفتم ، به حج رفتم جهاد يك فريضه بود انجام شد وشرط من درجهاد اين نبودكه پستي درحكومت داشته باشم . قبل ازسقوط نجيب هم پيشنهاد كرديم كه حكومت مؤقت مشتمل برشخصيت هاي غيرمتنازع فيه ومورد تائيد همه احزاب بميان آيد. قدرت به شكل صلح آميز و مسالمت آمير به اين حكومت مؤقت انتقال شود.

مجاهدين مسلحانه وارد كابل نه شوند كه درنتيجه ورود مسلحانه مجاهدين به كابل حتماً جنگ خانه به خانه وكوچه به كوچه دركابل آغازخواهد شد. به خاطر جلوگيري ازاين [illegible] جنگ وويراني كابل پيشنهاد كرد كه حكومت مؤقت مشتمل برشخصيت هاي غير متنازع فيه ومورد تائيد همه احزاب درست و قدرت به شكل مسالمت آميزوصلح آميز به اين حكومت انتقال شود وبعد درظرف شش ماه انتخابات برگزار شود . به اينترتيب بحران حل ودرافغانستان صلح وثبات تأمين شود. ولي متاسفانه درآن فرصت هم عده يي كه ميخواستند حتماً به قدرت برسند وائتلافي درست كرده طمع واميدي ازاين ائتلاف داشتندگمان ميكردند كه ازاين فرصت بايداستفاده كنند ،حتماً بايد درقدرت سهمي داشته باشند ، تاآنرا سبوتاژ كردند وبالاخره ديديم كه سركابل چه حالتي آمد. همه رهبران اين راپذيرفتند براي ملت اعلان كنند كه نمي خواهند درحكومت مؤقت شركت كنند ، ميخواهند حالتي رافراهم كنند كه درنتيجه اش سرنوشت ملت راخود ملت تعين كند . آنها زعيم ورهبر خودراخود انتخاب كنند وانتخابات برگزار شود تاآن مدت يك حكومت مؤقت درست شود. ماحاضر هستيم استعفاكنيم، استاد رباني هم استعفاً كند يك حكومت مؤقت درست شود ازشخصيت هاي مورد تائيد وبعداين حكومت مؤقت دو كاررابكند: يكي اينكه انتخابات رابرگزاركند واردوي ملي تشكيل بدهد. رهبران تابرگزاري انتخابات انتظار بكشند. درشوراي قيادي هم من اين پيشنهاد رامكرركردم باز هم من به اين حاضرهستم آن رادرشوراي رهبري مطرح كنم. دركابينه كه نماينده هاي همه احزاب تشريف دارند اين موضوع رابحث كرديم وحتي ماميخواستيم كه كابينه استعفا كند. چون ازاين كابينه كاري ساخته نيست ،نظرشخصي من دركابينه همين بود مكرر سه روزما جلسه داشتيم. پيشنهاد من اين بود كه بهتراست كابينه استعفاكند، به دليل اينكه وزير، وزير نيست صدراعظم ،صدراعظم نيست. كابينه راگفتيم، چند بار فيصله كرديم كه صدارت تخليه شود اماتخليه نشد وهمين حالا اعضاي كابينه براي من ميگويندكه مابوديجه وزارت را بدون ده درصد رشوت نمي توانيم ازبانك بكشيم تازماني كه ده درصد [illegible] خود را رشوت ندا[illegible]، [illegible] وزارت را[illegible] توانيم بكشيم [illegible]نها ميگويند كه ما يك مامورعادي خود رانمي توانيم توظيف كنيم. ازرياست جمهوري براي ما احكام فوق العاده مي آيد، يكي ازوزرا مي گويد كه : دريوردر وزارت خانه ام كمبود بود دوروزبعد ديدم كه يك دريور آمده و ازرياست جمهوري مكتوب آورده كه به حيث دريورتوظيف شود ومامورين پائين رتبه ما هم توسطه فرامين فوق العاده توظيف ميشود. گفتيم ازاين وزارت ها چيزي ساخته نيست حكومتي وجود ندارد ، اداره يي وجود ندارد چرا اين مسئوليت راماقبول كنيم. بيائيد همه استعفا كنيم ولي وزرا استدلال كردند كه مبادا استعفاي ماباعث خلاً سياسي دركشور نشود وباعث جنگ نشود راه هاي ديگري راانتخاب ميكنيم. گفتند بيائيد جلسه مشترك رهبران وكابينه دائرشود گفتيم ماموافقيم رفتند استاد رباني نپذيرفت. گفتند جلسه رهبران موجود دركابل دائرشود، موافقه نكرد. گفتيم من واستاد رباني تنهاباهم بنشينيم استاد رباني گفت كه: نه درقلعه حيدر خان ميتوانيم جلسه دائركنيم . نه درپلچرخي ميتوانيم. امنيت نيست جلسه ممكن نيست. جلسه دائرنشد ،من به اين پيشنهاد خود ايستادم واين را راه حل ميشمارم، بهتراست همه رهبران اين راپذيرند. بيائيد يك حكومت مؤقت درست شود. اين حكومت مؤقت انتخابات رابرگزار كند واردوي ملي تشكيل كنيم .

از رئيس دولت ميخواهم :
به اين مردم مظلوم وبيچاره رحم نمايد ، كشورراازاين حالت بكشد ، جنگ راخاتمه بخشد ، صلح پايداررادر كشورتأمين كند

سوال : حكمتيار صاحب خواست هاي مشخص شما ازرئيس جمهورافغانستان چيست ؟

من حاضرهستم بخاطر مصالح ملت خوداستعفا بدهم
وازاستاد رباني هم ميخواهم استعفابدهد ويك حكومت
مؤقت ازشخصيت هاي مورد تأييد همه ساخته شود

جواب : من ازجناب رئيس جمهور براي خود وبراي حزب خود هيچ خواست مشخصي ندارم ولي براي ملت خود خيلي خواسته هايي دارم بايد براين مردم مظلوم وبيچاره رحم آورده كشور راازاين حالت بكشد ، جنگ راخاتمه بخشد صلح پايدار رادركشور تأمين كند. يك حكومت نيرومند مركزي تشكيل كند ، اردوي ملي تشكيل كند وامانت هاي ملي رابايد امانت الهي شمرد . ازتصرف ناروا[illegible] حائز خود داري كرد . [illegible] ازتوزيع پول براي [illegible] قوماندان ها وشخصيت ها بايد خود داري كرد . ازتوزيع پول امانت ملت برمردم وافراد حزب به حزب مشخص خود بايد خود داري كرد وازخدا ترسيد و ازمحاسبه الهي بيم داشت وبايد به تعهدات خود التزام كرد . به تعهداتي كه در مكان خيلي مقدسي صورت گرفته بود درحرم خدا (ج) ودرجوار كعبه بايد به اين تعهدات احترام وفضاي برادري ايجادكرد. بساط اين جنگ ها را ديگر جمع كرد. ميبينيم درهر گوشه يي ازافغانستان جنگ است واگر نميتوانيم كشور رااداره كنيم بايد شرافتمندانه استعفي بدهيم. من باوجود اينكه نجيب برملت ماخيلي ظلم كرده و اووحزبش اين حوادث رادركشورايجاد كرده، اينها نيروهاي روسي رابرافغانستان واردكردند . اينها ،باعث قتل يكنيم مليون افغان شده، كشورماراويران كردند واين جنگ هاي اخير هم محصول تلاش هاي آنهاست. ولي اعتراف ميكنم كه كارخيلي شرافتمندانه يي كرد كه استعفا كرد . اودرحاليكه همه ولايات را كم ازكم تعداد اكثريت ازولايات رادركنترول داشت، مراكزولايات راكنترول ميكرد اگرولسوالي ها هم ازكنترولش برآمده بود. مراكزولايات دركنترولش بود برخي ازشاهراه ها راهم دركنترول داشت مثل شاهراه هاي كابل طورخم كابل حيرتان،كابل شيرخان بندر وازكابل تامحمدآغه وزماني هم تالوگررا دركنترول داشت وتامرحله يي توانست تاگرديز هم راه بيابد . روسها براي اوپول چاپ ميكرد هرقدر كه مي خواست برايش چاپ ميكرد ، روسها كمك شان ميكرد ، اردو داشت ، درمركز توانسته بود ذريعه كمربندهاي امنيتي امنيت راايجاد كند ولي وقتي ديدكه ديگر نميتواند كشور را اداره كند استعفاكرد وفعلاً اداره ييكه دركابل است اصلاً اداره يي نيست ، پنج درصد تسلط زمان نجيب راندارد .

پنج درصد قدرت اداره آن زمان راندارد ، پنج در صد تسلط آنوقت راندارد ، ولي اصرارميكنند كه [illegible] ،دولت شرعي است ،ملت انتخاب كرده ،شوراي حل وعقد انتخاب كرده . اين مايه تعجب است! من ازاستاد رباني طورمشخص همين توقع رادارم كه بيايند به خاطر خدا دست برادري با هم بدهيم ، شرايطي را ايجاد كنيم كه بعدازاين رهبري وزعامت راملت خودش انتخاب كند ،كسي را كه ملت انتخاب نكرد وملت براواعتمادنكرد نبايد خود را زعيم بشمارد ، دعوي رهبري كند وبه رياست خود اصراركند وازطريق شورا هاي جعلي وقلابي هم نميشود كه برمردم حكومت كرد بايد صادقانه بپذيريم كه چنانچه‌اسلام حكم ميكند حق انتخاب زعيم ورهبر به مردم تفويض شود ، اين حق رابايد به مردم بدهيم ، اين سنت رابايد احيا كنيم كه رهبر وزعيم رابايدملت خودش انتخاب كند .

سوال : سوال ديگر من اينست كه آيا مخاصمت شما بااحمدشاه مسعود بيشترجنبه سياسي رادارد ياشخصي را ؟

جواب : من نه اختلاف شخصي با مسعود دارم ونه هم اختلاف سياسي خاصي كه به ذات يك كسي تعلق ميگيرد . وهمچنان من نميخواهم دررابطه باسابقه صحبت كنم . مسعود رامن بعد از تأسيس نهضت اسلامي تقريباً پنج سال بعد درپشاورشناختم وبعداز آن مدت ها وي تحت زعامت من كاركرد ودرين مدت هيچ اختلافي هم نداشتيم . بعدازقيام عليه داؤد اختلافي درنهضت رونماشد يكتعداد خيلي محدود و انگشت شماركه مسعود هم درجمله آنهابود طرفدارتفاهم باسرداداؤد شدند وازآن لحظه اختلافات ايجادشد . بعداينها ميخواستند يك جبهه مشترك بسازند ،جبهه ملي آزادي بخش كه درآنجا عنوان اسلام وجهاد به كارنرود تابتوانند كمك هاي غرب راجلب كنند . مابااين جبهه مخالفت كرديم بعد دريك مرحله يي اوباروسها اوربند كرد ماآن اوربند را ردكرديم ودر رابطه با سياست هاي كه درمورد برخي ازكشورهاي كه ميخواستند درامورداخلي افغانستان مداخله كنند اختلافات نظر بوجود آمد. بااين ائتلاف اخيرش بابقاياي رژيم هم مامخالفت نموديم وهمه راازپيامد [illegible]واقب [illegible]گوار اين [illegible] خبرساختيم . يك قسمت ازقضاياي اساسي وبنيادي اينست كه متاسفانه اختلاف نظرماباعث شدكه اختلافات نظري بين ماوآنها رونماگردد ، اما اساساً ماهيچ اختلاف شخصي باآنها نداريم .

ميشود باهمين اكتفاكنيم .

پياده كننده ازكست عبدالهادي "نيازي"

درپشت ماشين ...

وتجراب آغاز كردند ، ودرنتيجه همين عمليات مجاهدين مامجبور ازتگاب خارج شده درسروبي جابجا شدند . اما جانب مقابل درآنجانيز آرام ننشسته به شرارت هاي خود هم چنان ادامه داد ، كه بالآخره دراثر همان شرارت ها . جنگ درتگاب آغازگرديد . صدراعظم كشور افزودند : درروز هاي اول ودوم جنگ تمام نيروهاي آنان [illegible]گاب به [illegible] فاحشي مواجه گرديد ، تاحديكه مجبور شدند ازجنرال دوستم كمك بخواهند . آنان ازطريق مخابره ازجنرال دوستم كمك خواسته به وي گفتند :

اگر ازراه زمين نميتواند كمك بكند اقلاً كمك هوايي نموده در بمباردمان شركت كند . برادرحكمتيار درقسمت ديگري از سخنان خود گفتند : بعد از شكست قواي جانب مقابل ، مناطق تگاب بطور بسيار وحشيانه بمباردمان شد . پس ازآن بازار ، قري ،وحتي مسجد سروبي رابمباردمان نمودند وبالاخره روزگذشته (پنجشنبه) طيارات آنان مناطق چهاردهي ،مهترلام وسرخكان ولايت لغمان را هم بمباران نمود آنان درين بمباردمان وحشيانه ازبمب هاي خوشه يي استفاده كرده . درحاليكه روس ها هم اينگونه بمباردنكرده بودند . روس ها تنها درسنگرهاي نظامي از بمب هاي خوشه يي استفاده مي كردند .

صدراعظم كشور اظهارنمودند : امروز طياراتيكه برقري و خانه هاي مردم بي دفاع بمباران مي نمايند پيلوت هاي آن همان كمونيست هاي اندكه ديروز به اشاره روسها به اين عمل متوسل مي شدند . امروز درپشت ماشين اين طيارات مجاهدين نيستند ، بلكه همان كمونست هاي سابقه نشسته اندكه ديروز ملت مارامورد بمباران وحشيانه قرارميدادند وامروزهم همان وظيفه را انجام ميدهند .

آنان مباح الدم بوده مستحق مجازات هستند ،خداوند (ج) از آنان انتقام مي گيرد ومجاهدين دلير سروبي ،تگاب ولغمان ازآنان انتقام خواهند گرفت .

صدراعظم كشور بااشاره به وضع كنوني كابل وبينظمي وبي كفايتي دولت علاوه كردند : درهيچ گوشه يي ازدنيا درهيچ مقطعي از تاريخ ودر هيچ حكومتي چنين بي نظمي ، چوروچپاول واختلاس به مشاهده نرسيده است ، طوريكه امروز درشهر كابل جريان دارد ، برادر حكمتيار راجع به مساعي هيئات اتحاديه علما ، نهضت اسلامي سودان ، [illegible] وساير هيئت هاي مصلح طي چند روز گذشته وموقف جانب مقابل نيز سخنراني مفصل [illegible].

مرادصيب !...

دمسعود دغي غلطي ادعاته څه ضرورت ؤ . جنگ ته څه ضرورت ؤ اوپه ادامي سره يي دڅه لپاره ټينگاركوي ، داځايونه خو په لومړي سركي دحزب اسلامي ترولكي لاندي ؤ . په هر حال هيوادوال به اوس ښه پوهيدلي وي چي جنگ څوك غواړي اوبيا يي څوك په دروغو سره نفي كوي . عزيزمراد دي ژوندي وي چي دامظلوم ملت يوځلي بيا دخپلمنځي وحشت په غوبل كي څپلي كړي اوهغه دچاخبره دخپل جنائيت دپټولو په خاطر دخلكو په سترگو كي دكاليبو سره يوځاي ورننوځي . خيردي بياهم دي دخداي (ج) اوددي ځوريدلي ملت په نزد خپل دروند مسؤليت نورهم دروند كړي او ودي وايي چي په تگاب -سروبي اولغمان باندي دولتي الوتكو بمبارد ندي كړي داهـي دحزب اسلامي پروپاگند دي . ...دي مظلوم ملت اومصري بنياد گرو مسلمانانو په خداي (ج) توكل كړي اودخداي (ج) دربار به دظالم دظلم څخه دخپل ځان دساتني لپاره اختياروي .

مسئوليت هيئت ...

وفاسق برملا گرديده وهمه با هم يكدست دربرابر [illegible]ش مقاومت نمايندواينكار هيئت صلح است كه قبل ازائتلاف وقت به‌معرفي جانب گنهكار بپردازد ..

باوجود اعلان آتش ...

دهدكه روز جمعه گذشته بازاروخانه هاي مسكوني درولسوالي سروبي دوباره هدف بمباردمان شديد ائتلافيون قرارگرفته كه تاهنوز ازتلفات وخسارات ناشي از اين بمبارد اطلاع مؤثقي دردست نيست .

دگرجنرال محمد ناصر خان ...

اودلغمان مسلمان اومجاهد اوسيدونكي يي دائتلافي جنايتكارانو په خلاف خپلو مسؤليتونو ته متوجه كړل .

خبريال ليكي چي له لمانځه وروسته دمهترلام بابا دښار په زرگونو اوسيدونكو پرلږ پراخه احتجاجي مظاهر و چي دمجاهد قوماندان خميني له خوارهبري كيدي لاس پوري كړ اودوگرجنرال محمدناصرمنصور په كورباندي يي دائتلافي ځواكونو وحشيانه بمباري په كلكه وغندلي . خبريال ليكي چي دجمعي په ورځ دلغمان ولايت په ټولو جوماتونو كي دائتلافي ځواكونو داوحشيانه عمل وغندل شو .

همدارنگه دشهادت خبريال پدي باب دلغمان ولايت د(۹) فرقي له عمومي قوماندان دگر جنرال محمد ناصر خان منصورسره مركه كړي چي هغي ورته په ځواب كي داسي وويل مخكي له دي چي زماپه كوربمباري وشي دائتلافي قواوو مشرانو ماته خبرراكړي وو چي كه چيري ته زمونږخبره قبوله نكړي نوموږ به ستاپه كور بمباري وكړو خومايه ځواب كي ورته بالمثل خبره وكړه دوويل چي مايدي باب استاد سياف ته هم خبرووركړي وو چي ائتلافيون غواړي دجگړي لمن دلغمان ترخاوري پوري را اوږده كړي خواستاد سياف هم پدي باب ماته داډ راكړ .

دگرجنرال "منصور" ديوي بلي پوښتني په ځواب كي وويل اوس زمونږ مجاهدين دتجراب ولسوالي په اولوليكو كي دائتلافيونو مقابله كوي .

ده وويل ائتلافيون چي زما دمجاهدينو مخه په تجراب كي نشي نيولاي نوځكه په وتوانيداي شي چي په لغمان ولايت كي يي جهادي مورال كمزوري كړي .

دگرجنرال محمد ناصرخان په آخركي وويل : چي دائتلافي ځواكونو له مشرانو اودكابل ددولت له رئيس څخه په كلكه داغوښتنه كوم چي ددي وحشيانه بمبارۍاو جنگونو مخه ونيسي كه نه نوبيا ټول ملت مجبور دي چي په گډه ددوي مقابلي ته راولاړشي .

خبريال : محمد كريم "رحيمي"

دمسايلوحل ...

چي دمقابل لوري سره دي تماس ونيسي كه هغوي داخبره ومنله دمسائلو حل وفصل دي يوه حكم باصلاحيته هيئت ته وسپارلي شي هماغه لحظه تاسو اوربند اعلان كړي موږ بي منو .

وروروحكمتيار وويل جنگ هغوي شروع كړي ، دسولي هره طرح هغوي رد كړي . دهغوي اصرار په دي دي چي تگاب دي تخليه شي ، سروبي دي غير نظامي شي .

موږ وايوچي بايد دتگاب نه ټول هغه قوتونه ووزي چي دتگاب ندي . دتگاب خپل مجاهدين اوولس دي بيرته راشي اوپه خپلو ځايونو كي دي مستقرشي ، سروبي دي غير نظامي شي خود سروبي په شمول دي نوري ټولي لويي لاري هم غير نظامي شي لومړي بايد كابل غير نظاي شي پدي باندي توافق شوي دجلال آباد دمعاهدي مطابق بايد ټول مسلح قوتونه له كابل نه ووزي ټولي درندي وسلي بايد دكابل نه وايستل شي .

هاغه بله ورځ دكابيني هيئت موږ ته اطلاع راكړه چي مقابل طرف له موږ سره توافق كړي ،څه وكړو ؛ ماورته وويل :

چي همدانن شپه تاسو پريس كنفرانس دائركړي اواعلان وكړي چي سردسبا اوربند دي هدايت مو وركړ چي تبليغات دي متوقف شي ،برق دي ترميم شي لاري دي خلاصي شي

هماغه وو چي ائتلافي ځواكونو دوهم ځل په لغمان بمباري وكړي اوپرون بي هم دتلويزيون له لاري هغوي اعلان وكړ ، چي دادسولي هيئتونه ددي تضمين نشي كولاي چي وسله وال گروپونه دي بي وسلي كړي

وروروحكمتيار ددي پوښتني په ځواب كي چي كه چيري دتگاب وضع همداسي دوام وكړي نو آيا ددي امكانات شته چي په كابل كي هم جگره پيل شي وويل :

موږ ته اطلاع رسيدلي چي پرون هغوي كمونستو پيلوټانو ته ويلي چي بايد چهاراسياب دصدارت مؤقت مقراودحزب اسلامي مراكز بمبارد كړي ،انكشافي پروازونه دي وشي اوخپلو قوماندانانو ته يي وظيفه وركړيده چي لمبريك احضارات ونيسي ، داموضوع وخيري ،احتمال لري نن شپه به په دي باب يوه اعلاميه هم صادره كړي ،دوي داغواړي خوموږ نه غواړو ، دكابل ولس ته موږاطمينان وركوو چي موږدلته دجگړي تشدد ختم كړي نه پوهيږوچي هغوي دتگاب شكستونو څه دول اقداماتو ته هڅولي اوگمان كوي چي په دي ترتيب به څه ترلاسه كړي خوبايد په دي پوه شي چي له دي به هغوي دمزيدو شكستونو نه بله نتيجه ترلاسه نكړي وروروحكمتيار ددي پوښتني په ځواب كي چي خوموده دمخه تاسي ويلي وو چي تاسي حاضر ياست خپله دنده دريم گړي ته وسپاري آيا اوس هم تاسي دي ته چمتو ياستي چي خپله دنده محترم پيرصاحب گيلاني ته وسپاري وويل :

زه اوس هم په خپلي هغي خبري ولاړيم چي زه اواستادرباني دواړه استعفا وكړو ، يومؤقت حكومت جوړشي ، دټولو تنظيمونو په توافق دتنظيمونو رهبرانو چي په څه توافق وكړ موږ همغه منو خوزه ترټولودي ته ترجيح وركوم چي په حكومت كي بايد رهبران نه وي ، رهبران دي ترانتخاباتو پوري صبروكړي ، موږ مكرر همداخبره كړيده چي رهبران دي قدرت ته درسيدلو شوق نه كوي دسازشونو له لاري دي قدرت ته درسيدلو هڅه نه كوي اوعجالتاً دي يومؤقت حكومت دداسي شخصيتونو نه جوړشي چي ټولوته دمنلو وړوي ،ټول ورباندي توافق وكړي ،داحكومت به مؤقت وي ،ددوو هدفونو له پاره دي جوړشي :

۱- انتخابات دي ددي حكومت تراشراف لاندي ترسره شي اوملي اسلامي اردو دي داحكومت جوړكړي .

دولت آذربایجان خواستارکمك نظامي ازهیچ کشوري نیست .

باکو ۷ قوس

سفیر جمهوري آذربایجان درامریکا تاکید کرده است: دولت باکوهرگز خواستار کمك نظامي از هیچ کشوري نبوده است.

وي درنامه،گفته است: برخلاف آنچه که دریکي ازروزنامه هاي امریکابه چاپ رسیده است، دولت آذربایجان درحال سقوط نیست ورئیس جمهور حیدرعلي اوف درانتخابات آزاد وباحمایت ۹۰ فیصد ازمردم به قدرت رسیده است. سفیرآذربایجان گفته است باکو خواستار حمایت نظامي واشنگتن نیست وتنها ازامریکامي خواهد بامیانجیگري اش مانع ازکشتارمردم به وسیله متجاوزین شود.

اسرائیلو اود P.L.O مذاکره کوونکو دخپلو خبرودریم پړاوپیل کړ.

قاهره : دلیندي پنځمه نیټه

اسرائیلو اود P.L.O مذاکره کوونکو دلاسلیك شوي تړون دپلي کیدوپه غرض دخپلو خبرواترودریم پړاو په قاهره کي پیل کړي .خبریالان وایي دوي زیارباسي چي پردریومهمو مسایلو باندي موافقي ته سره ورسیږي دامسایل دجریحي ساحه ده چي څومره باید دفلسطینیانو په واك کي وي بله مسئله دټولو فلسطیني بندیانو خوشي کیدنه اودریمه دسرحدونو دمعلومولوټکي دي. دغه راز دوي به داسرائیلو له خواد خدماتو پرانتقال باندي خبري اتري کوي.

مرکز رادیو تلویزیون ایالت جامو وکشمیرهدف موشك قرارگرفت

جامو وکشمیر ٦ قوس

مرکز رادیو تلویزیون ایالت جامو کشمیر شب جمعه هدف موشك قرارگرفت.

به گزارش رادیو تهران دراثراصابت یك پرتاب موشك به ساختمان رادیو تلویزیون کشمیر یك نفر ازکارکنان آن زخمي شد وخساراتي نیز به ساختمان واردآمد.

به گفته منابع پولیس هند،مبارزان مسلمان کشمیري قبلاً هوشدار داده بودند، ساختمان رادیو تلویزیون کشمیر را به دلیل پخش اخبار دروغ درمورد مسلمانان مورد حمله قرار خواهند داد.

دهند په پنجاب کي دسکانو یو مشروروژل شو.

نوي ډیلي دلیندي پنځمه نیټه.

دهندوستان په شمالي ایالت پنجاب کي دتېري شپي په دوران کي دامنیتي قواوترمینځ دجگړو په ترڅ کي دسکانو یومشروژل شویدي . داسي سیمه سنگ جیناتومیري اودخالستان دپرانگانو دقواوو مشري په غاړه درلوده . دپنجاب دپولیسو مشر وویل چي حمله هغه وخت وشوه چي امنیتي ځواکونو یوموټرودراوو چي په همدي موټرکي دغه مشر هم موجود وو. خبر زیاتوي چي په دغه موټرکي وسلي اومهمات هم پولیسو ته په لاس ورغلي وو.

چین ازملاقات اخیر رئیس جمهور فرانسه بارهبرمذهبي تبت اعتراض کرد

پکنگ ٦ قوس

چین درمورد ملاقات اخیر رئیس جمهور فرانسه بارهبرمذهبي تبت اعتراض کرده است.

طبق گزارش منابع خبري از پکنگ، دیدار فرانسوامتران با (دالاي لام) مداخله درامورداخلي چین است. چین تاکید دارد (دالاي لام" که درخارج ازچین زندگي مي کند،درگیر فعالیت هایي است که هدف آن ازمیان بردن وحدت ملي درکشوراست.

ترکي کردانو دوه تنه عراقي کردان وژلي دي.

دبغداد :دلیندي پنځمه نیټه .

دعراق په شمال کي کردي مقامات وایي چي دري تنه پوځیان یي دترکیي دکردانو دسازمان لخوا وژل شویدي . مامورین وایي چي ترکي کردانودعراق پرکردانو باندي دترکي دسرحدي پولي څخه پنځه کیلو متره لري یوه حمله کریده . دترکیي دکردانو دکارگرگوند په ترکیه کي دجلاوطن دجوړوني له پاره مبارزه کوي او په گریلایي جگړو باندي یي پیل کړي دي . خبرزیاتوي چي عراقي کردان غواړي چي دکردستان دکارگرو گوندله خپلي سیمي نه وباسي .

رهبر جامعه اسلامي ارشاد واصلاح الجزایر اختطاف شد

الجزیره ٦ قوس

درالجزیره چهارمرد مسلح ناشناس یکي ازرهبران اسلامي این کشوررا اختطاف کردند .

به گزارش خبرگزاري فرانسه ، جامعه اسلامي ارشاد واصلاح الجزایربااتنشار بیانیه یي اعلان کرد که محمد ابوسلیمان رهبر این جامعه صبح روز جمعه ازخانه خود درگرزژده درجنوب الجزیره ربوده شد.

درین بیانیه گفته شده است که ابوسلیماني به محل نامعلومي برده شده است.

فرانسي دجهاني تجارت دموافقي پرمخ نوي خنډونه راپیداکړي دي.

پاریس : دلیندي ٥ نیټه .

فرانسي دجهاني تجارت دموافقي دکیدو په مخ کي نوي خنډونه راپیداکړي دي . دفرانسي حکومتي واکمن وایي چي مخکي له دي نه چي داموافقه لاسلیك شي پارلمان باید وریاندي بحث اوغوروکړي.

خبرزیاتوي چي که فرانسوي واکمن داکاروکړي نوشاید دموافقي دکیدو نیټه ددسمبر دمیاشتي دپنځه لسمي نیټي نه وروسته ولوېږي اوامریکادموافقي دکیدو دنیټي دځنډیدو سره مخالفه ده .

شهادت

برادر حکمتیار صدراعظم کشور عده یي ازعلما وموسفیدان ولسوالي تگاب راجهت ملاقات به حضورپذیرفتند

کابل ٦ قوس

برادرحکمتیار صدراعظم دولت اسلامي افغانستان شام روز چهارشنبه عده یي ازعلماو موسفیدان ولسوالي تگاب راجهت ملاقات به حضور پذیرفتند.

طبق گزارش رادیو پیام آزادي درین دیدار روي عوامل وانگیزه جنگ هاي اخیر درتگاب بحث همه جانبه صورت گرفت .

برادر حکمتیار به علما وموسفیدان متذکره اطمینان داد که اگر جانب مقابل که جنگ را آغاز نموده است از جنگ اجتناب ورزد تعهدات گذشته راعملي نماید ، راه هاي تطبیق فیصله هاي کابینه را فراهم سازد،حزب اسلامي به هرگونه مذاکرات صلح وآتش بس آماده است . درخبر گفته شده است که درین مذاکرات محترم سرمعلم نوراحمد ،محترم محمد میر ،محترم شاه ولي خان ،محترم حاجي قاسم ، محترم ملك محمدخان ،محترم ملك محمد قسیم ،محترم محمد وسیم ،محترم مولوي سمیع الله ،محترم مولوي نوروز ومحترم مولوي رحمت الله شرکت داشتند.

همغه ملت چي پرون دروسي بمباريو له امله په شهادت رسیده،نن دشوراي نظاردبمونو پواسطه په شهادت رسیږي

دلیندي ٥ نیټه

دحزب اسلامي ویاند اوداطلاعاتواو کلتوردوزارت دکمیسیون رئیس استاد قریب الرحمن سعید دبي ،بي ،سي راډیو سره دمرکي په ترڅ کي دائتلافي حواکونو دوحشیانه بمباريو په هکله وویل متاسفانه ائتلافي حواکونو نن پرنجراب اوتگاب ، اودلغمان پرولایت اودقوماندان صاحب ناصر پرکورباندي بي رحمانه بمباري وکړه . ده زیاته کړه سره له همغه چي دچهارشنبي په ورځ اوربند شوي وو دوزارت دفاع ویاند دااوربند د کابل راډیو اوکابل تلویزیون له خوا ردکر اوعملاً یي دهغه په ماتولو لاس پوري کړ. ده زیاته کړه چي ائتلافي حواکونه غواړي چي ددغي جگړي لمن پراخه اوداجگړه لغمان اونورو حایونو ته وغزوي . ده ددي پوښتني په باب چي په بمبارشویوسیمو کي څه دول بمونه غورځول شوي دي وویل چي دخوشه یي اونورو دول دول بمونو څخه کاراخیستل شوي اوپه همغه دول چي دروسانو په وخت بمباري کیدله اوس دهغه وخت ته زیاته اوخطرناکه بمباري کیږي اوهمغه ملت چي پرون دروسانو [illegible] په [illegible] شهادت رسیدلو نن دشوراي نظار دبمونو په واسطه په شهادت رسیږي.

دملي اسلامي محاذ مشر پیر سیداحمد گیلاني کابل ته ورسید

کابل دلیندي ٥ نیټه

دافغانستان دملي اسلامي محاذ مشر پیرسیداحمد گیلاني کابل ته ورسید دکابل څخه رارسیدلي خبرونه وایي چي دده نه دکابل په هوایي ډگرکي لوی څارنوال محترم مولوي محمد قاسم ، دسرحدونو چارووزیر، دبهرنیو چارو دوزارت مرستیالانو اوددغه وزارت دتشریفاتورئیس هرکلي ووایه .

صدراعظم کشورباچند تن از قوماندانان وموسفیدان ولسوالي حصارك ملاقات وگفتگونمودند

کابل ٥ قوس

برادر حکمتیار صدراعظم کشور بعداز ظهر روز چهارشنبه باچند تن از قوماندانان وبزرگان ولسوالي حصارك ولایت ننگرهاردیدار وگفتگو نمودند .

رادیوپیام آزادي گزارش میدهد درین ملاقات روي تعین تشکیلات اداري ولسوالي مذکور بحث ومذاکره صورت گرفت.

هم چنان نماینده گان ولسوالي حصارك یك سلسله مشکلات شانرا باصدراعظم کشورمطرح نمودند . که ازجانب برادرحکمتیار درموردحل مشاکل آنها هدایات لازم صادر گردید.

طبق گزارش درین دیدار برعلاوه قوماندانان تنظیم هاي حرکت انقلاب اسلامي ،محاذ ملي اسلامي ، حزب اسلامي ، جمعیت اسلامي ، حزب اسلامي خالص- چندین تن ازموسفیدان بارسوخ منطقه نیز شرکت ورزیده بودند .

درخبرگفته شده است که نماینده گان موصوف خواهان فعال شدن مجدد شفاخانه ومکتب درین ولسوالي شده ،ازجانب محترم حکمتیار به مراجع ذیربط دستوروهدایات لازم داده شد.

#####

مخکي له دي چي زماکور...

دروان کال دلرم دمیاشتي په خلورمه نیټه دسهار په شپږویجو او ٣٠ دقیقو دائتلافي حواکونو هوایي قواوو دلغمان ولایت مرکز اودنوموري ولایت د (٩) مي فرقي دعمومي قوماندان دگرجنرال محمد ناصر خان له کورسربیره دهغه دکندك دقوماندان شامردخان کور دکله کوټ کلي اوجومات دحیدرخاني کلي اوجومات اوکچري کلي ترخپلو وحشیانه بمباريو لاندي ونیول چي په نتیجه کي ٦٠ کسه کوچنیان ښځي اوبوداگان تپیان شول اوهم یي نوموړو سیمو ته درانده مالي تاوانونه ورواړول .

دشهادت خبریال دلغمان ولایت دمرکز مهترلام بابا نه خبرراکوي چي دجمعي په مبارکه ورځ دجمعي دلمانځه په لومړي خطبه کي دنوموړي ولایت دشرعي محاکمو رئیس اودحنین دحوزي مسؤل محترم مولوي سعید "نائل" دائتلافي حواکونو دوحشیانه بمباري دغندلو په مناسبت عالمانه اوارزښتناکه ویناوکړه

٣مخ

قابل توجه

به اطلاع تمام خوانندہ گان محترم روزنامه شهادت رسانیده مي شود که اگرکسي بعدازین اعلانات مفقودي اشخاص راجهت نشر به اداره شهادت مي آورد ،باید تصدیق قوماندانی ها ولسوالي ها ،ناحیه ها ویاسایرادارات رسمي درج آن باشد ،درغیرآن ازنشربازخواهد ماند.

(اداره)

نرخ گرفته میشود

محترم عبدالودود ولد عبدالمحمد وعبدالناصرولد حاجي نبي مقدار (١٠٠٠٠٠) کیلو آرد گندم مورد ضرورت قوماندانی امنیه ولایتننگرهاررافي کیلو به مبلغ (٤٥٠) افغاني براي مدت یکسال قرارداد میتماید.

اشخاص وموسساتیکه کمترازنرخ فوق رسانیده میتوانند درخواست هاي خویش رابه مدیرت لوژستیك قوماندانی امنیه ننگرهاربسپارند وخود شان الي تاریخ (٨) قوس مراجعه نمایند.

شرطنامه رامیتوانند ملاحظه کنند تأمینات (دو) فیصد نقداً اخذ میگردد.

اعلان

امریکن سنتر باسابقه' درخشان خویش باداشتن استادان باتجربه وباهمه امکانات تدریسي (سمعي وبصري) همه روزه ازساعت ۱ الي ۷ شام دررشته هاي ذیل شاگرد میپذیرد.

۱ - لسان انگلیسي وفرانسوي ازبیگینر الي ادوانس دو

۲ - کلاس هاي خطاطي ،رسامي ، ومیناتوري .

ثبت نام : ازتاریخ ۲۵ نومبر الي اول دسمبر

آدرس :صدر ،تهانه غربي ، گلبرگ نمبر (۱) امریکن سنتر (۳-۲)

پاکستاني واکمن په خپل هیواد کي داتومي بریښنافابریکه جوړوي

اسلام آباد دلیندي٥ نیټه .

دپاکستان صدراعظمي بي نظیر بوټو ویلي دي چي ددي حکومت به داتومي برښنا دبوي فابریکي دترلاسه کولو په باره کي دفرانسي سره خبري وکړي. هغه وایي چي دپاکستان زروي صنعت یو حیاتي ملي پروگرام دي . دفرانسي جمهوررئیس فرانسوامیتران په ١٩٩ عیسوي کال کي چي میرمن بوټو برسراقتدار صدراعظمه وه ددغي فابریکي دجوړولو ژمنه کړي وه.

به داوطلب ضرورت است

قرارداد محصول ته جائي موترهاي هده تورخم فعلي واقع شیشم باغ شهرجلال آباد دربدل مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) پنجصد لك افغاني همراي محترم برهان الله ولد حاجي مرزاجان براي مدت یکسال عقد قراردادمیگردد

شرایط آن اینست که : صرف کرایه یك نفرسواري رابنام ته جائي ازموترهاي سواري که ازهده تورخم درجلال آباد به صوب تورخم سواري میبرنداخذنماید . ازبار،خانه کوچ ،سامان واموال که بموترهاي سواري تورخم باربرده مي شوداجاره دارحق گرفتن ته جائي راندارد وثلث پول اجاره طوربیشکي تحویل بانك میگردد. بدون هده تعین شده تورخم وجلال آباد دردیگرجاهاپول ته جائي را گرفته نمي تواند. وهم بنام چکنگ بیرون هده وشهرباتك انداخته نمي تواند اشخاصیکه به شرایط ښاروالي خیال مزانده وداوطلبي راداشته باشندازنشراعلان الي تاریخ ١٣٧٢,٩,٧ به محضرهیئت درښاروالي مراجعه کنند .

فرمان الهي

اگر خداوند (ج) مردم رابه سبب ظلم وتعدي ایشان مؤاخذه کند، نگذارد هیچ جنبنده اي رادرزمین ، ولیکن موقوف میدارد تامیعادمقرره پس چون برسد آن وقت مقرریك ساعت هم تأخیر وتقدیم نشود .

(آیه ٦١ النحل)

ارشادنبوي

خوله بنت عامر انصاري (رض) روایت مي کند که پیامبر (ص) فرمودند:

یقیناً مرداني وجود دارند که درمال خدا به ناحق تصرف مي کنند ،پس براي ایشان درروز قیامت آتش دوزخ است.

(رواه البخاري)

بقیه سرمقاله

بادشمنان اسلام بخاطر جلوگیري ازاستحکام حکومت اسلامي ، رؤوس ضمانت هاي عملي اند که باتعمیل آن عوامل جنگ ازصحنه برداشته شده و زمینه' صلح وتفاهم میان گروهها بوجود مي آید.

حرف هاي آقاي رحماني هنوز به آخرنرسیده بود که بي بي سي عکس العمل جمعیت وشوراي نظار را درین رابطه جویاشد ، داکتر عبدالله ازنزدیکان مسعود با کمال بي باکي گفت که تا حال درمورد آتش بس ازجانب رئیس جمهور ووزیردفاع براي ماهدایتي نرسیده است و تاوقتیکه قوت هاي حزب اسلامي بجاهاي قبل ازجنگ عقب نشیني ننمایند ، آتش بس ممکن نیست.

ازهمه مهمتراینکه به تعقیب اعلان آتش بس آقاي رحماني ازطریق بي بي سي که بقول او ظهر همانروز بهمه اطراف ازطریق مخابره واعزام وفود اعلان شده بود ، طیارات بم افگن ائتلاف روزهاي پنجشنبه وجمعه باکمال بیرحمي باردیگر مناطق نجراب ،تگاب سروبي وحتي لغمان رابمباري نموده وجمعي دیگر ازمردم بیگناه را به خاك وخونکشیدندوجمعیت وشوري نظار بیاري جنرالان کمونیست خویش یکباردیگربرسبیل عادت شیطاني خویش پیمان آتش بس رحماني رانقض نمودند.

هرچند هیئت هاي صلح طي یك سال ونیم گذشته ازین نوع پیمان شکني هاي شوراي نظارزیاد شاهد بودند ،ولي کرسي هاي دولتي، قدرت نمایي ائتلافي ها درداخل شهرکابل وتوزیع بي حساب بانکنوت هاي وارده ازماسکو ،باعث آن مي شد ، که مصلحین نقض معاهدات توسط استاد رباني ومسعود راباسکوت استقبال کنند.

دراخیرکاربجاي اینکه جانب ملامت رابه ملت معرفي کنند با اتخاذ موقف دوپهلو و اظهارات مجمل از تبصره وحقگوي طفره بروند ،چنانچه چند روزقبل آقاي مسعود هیئت صلح علمارابا‌صراحت جواب گفت که،من نه شمارا به صفت مصلح میشناسم ،نه به شما اختیار میدهم ونه هم آتش بس مي کنم . بلکه تادوسال مي جنگم ،هرچه باداباد!! هیئت علما بجاي آنکه درمقابل این گستاخي مسعود موضع بگیرند ، برعکس تاامروز سکوت اختیارنموده اند . حالانکه برادر حکمتیار تحریري به هیئت صلح علما اطمینان داد که بفیصله' آنها وسایر هیئت هاي حَکم التزام داشته وآنرا قبول مي کند . عده اي ازمصلحین منتظر عودت استاد رباني ازمصربودند تاباابوباب صحبت رابگشایند ،ولي از قراین چنان معلوم مي شودکه استاد رباني مانند گذشته بدون موافقه ورضایت مسعود صلاحیت تصمیم گیري راندارد . معهذا وقت آن فرارسیده که هیئت هاي مختلف صلح اعم از داخلي وخارجي ،آنها بیکه ازجانب حکومت مؤظف شده اند ویاشخصي بچنین عمل خیري متوسل شده بودند ، گردهم آیند وفیصله نهایي شانراازعاقبت این عهدشکني ها وعوامل آن که سبب اصلي بحران فعلي کشوراست، صادر کنند تاملت بیشترازین درنگراني وتذبذب باقي نمانده ویا حمایت از جانب برحق ،علیه طرف باغي قیام نمایند.

دوتن ازقوماندانان حزب اسلامي وحزب وحدت ازیك توطیه خاینانه شوراي نظار جان سالم بدربردند

مزارشریف ٦ قوس

یك توطیه خائنانه شوراي نظار وشرکاي کمونست آن که مي خواستند دوتن ازقوماندانان حزب اسلامي وحزب وحدت اسلامي رادرطول شاهراه مزارشریف وخلم به شهادت برسانند ،ناکام وتوطیه گران سرکوب گردیدند.

رادیو پیام آزادي به نقل ازیك منبع قوماندانی جبهه حضرت بلال (رض) گزارش میدهد: این توطیه به روز چهارشنبه گذشته ترتیب شده بود وهدف آن به شهادت رسانیدن قاضي امیرجان قوماندان حزب اسلامي وحاجي مصعب قوماندان حزب وحدت اسلامي بود.

گزارش مي افزاید [illegible] شوراي نظاروشماري کمونست [illegible] منطقه دروازه جمهوري کمین گرفته بودند، ولي لله الحمد به مقاومت شدید مجاهدین روبروشده، سرکوب وشش نفرشان رازدست دادند.

گفته شده است که قوماندانان نامبرده از این حادثه ناجوانمردانه آنها جان سالم بدربردند.

####

شهادت

بیانگرعقایدوآرمان هاي حزب اسلامي افغانستان
صاحب امتیاز: حزب اسلامي افغانستان
مؤسس : انجنیرحکمتیار
ناشر : ریاست ارشادوفرهنگ
تحت نظرهیئت تحریر
پست بکس : ١٠٣٦ یونیورستي تاون پشاور
آدرس : جلال آباد چکنوري
حساب بانکي:٨٥٢٦٤ دافغانستان بانك
تلیفون : ٢٩٢٦